Liberacana
Konstrui
Detrui
Barikado

ANARKIO KAJ ESPERANTO

ANARKIO

INFORMA MONATA
BULTENO
FEBRUARO 2015
Nº 28



NI REVENIS!

Post longa paŭzo, ĉi informa bulteno tute en Esperanto estas kun plena energio. Anarkio kaj Esperanto en la batalo por justeco kaj libereco, sano kaj anarkio por ĉiuj!



anarkio.net

Rimarku pri la mortoj en la ĵurnalo Charlie Hebdo, aŭ la perforto de satiro.

La atako kiu kaŭzis la morton de pluraj personoj de la franca semajna Charlie Hebdo en 07 januaro 2015, estis la maniero trovita de homoj kiuj malkonsentis kun la ofta redicularizadoras publikigadoj kiujn la ĵurnalo eldonita. La fakto ke multaj de la bildoj estas vokante ofendoj, plene agresema persekutado kontraŭ diversaj sociaj grupoj, socioj kaj homoj vere promocias indigno.

Komprenu ke satiro estas ne humuro, estas tekniko de psikologia ridindigeco kaj la groteskaj esprimoj, oni kaptis kelkajn aspektojn de la persono, socia grupo aŭ socio celanta intimidar ilin, ili detenas ilin aŭ malhelpis ilin; estas tre perfortaj ĉar ĝi uzas subjektivaj, psikologiaj aspektoj. Satiro povas fari ŝanĝojn aŭ esti konservativa ago.

Ĝi ne estas nova, ke ekzistas enorma frotado de ĉi ĵurnalo kun iuj sociaj sektoroj, speciale islamaj uloj, kiuj vidis kun granda indigno ripetis imagoj raportante al Muhammad, kiu estas konsiderata grandega sakrilegio. La ĵurnalo estis demandado pluraj fojoj por lia satiroj kaj ĝin suferinte perfortaj atakoj antaŭe. Ĝi sciis ke promocias tra liaj publikigadoj, kolero, malamo kaj kolero, speciale kontraŭ tiuj personoj kiuj havas malsaman kulturon kaj ĉi tiuj sentis tre mankis la respekto.

Sub la preteksto de supozita "libereco de esprimo", kaj subtenita de kion ni vidos en ĝia eldono post la atako kiu mortigis plurajn personojn ĵurnalo (oh... denove la bildo de Mahometo ...!), Charlie Hebdo konservos la perfortan tono de liaj satiroj kaj ironioj, ĝi stimulas pli intensa kaj eble kiel perforta respondojn kiel siajn semajnajn satiro ĉar la islamaj homoj faris alispecan satiro, vere pli perforta, rekta kaj groteska. Ĝi ne povas kaŝi malantaŭ la "libereco de esprimo" kiam ĝi ne ekzistas la respekto al la libereco, kiam ĝi trouzis ĝin por generi malĝusteco, perforto kontraŭ ajna persono aŭ grupo de ili.

Fine, mi ne povas esti Charlie ... nek funebranta hipokrita por personoj kiuj sciis kiom perforta estis liaj publikigadoj kaj kiu povos, ene de la kunteksto, ricevi profundan kaj mortigaj kritikon.

per ICN

BESTOJ NE ESTAS EBLO.



En aliĝi al vegana dieto, oni rimarkas ke ne estas eblo la konsumo de bestaj fontoj nek la uzo de krudmaterialoj de origino besto.

Kaj ne estas eblo por la simpla kialo ke bestoj ne havas tiun eblon, de elekti ne esti buĉitajn al pacigi malsato de la homa loĝantaro kaj liaj necesoj vestuárias, estetika, ktp en furioza ritmoj de industrian perforton.

Longa parto de homaro pritraktis naturo kvazaŭ malamiko kiu devas esti submetita, premata kaj ekspluatata. La manko de respekto por naturo generis maso exterminio de milionoj da bestoj, la detruado de tutaj vivejoj kaj ekosistemoj, la biomoj estas oferitaj en la nomo de homa progreso. La konsekvencoj de ĉi tio estas kiu ni eniris la koridoro de nia propra morto.

Sed ni povas ankoraŭ ŝanĝi, serĉante reakiro kaj daŭrigebla interago kun la planedo, reduktante damaĝon kaj respektante la vivaĵoj sur la planedo. Ĉi tio ankaŭ signifas, doni dignecon al bestoj, serĉu liberigi ilin de nia sovaĝeco kaj lerni respekti ilin kiel veraj fratoj de la mondo.

La industrio de morto, tio devas esti aboliciitaj, la besto liberigo estas eble la plej grava paŝo por homa emancipiĝo, ĉar ni komprenas fine, ke de ekspluatado kaj subpremado procezoj agas tute sur ĉi tiu planedo, kaj tie estos plena libereco, se ni arestas la bestoj kaptitaj por ekspluatado

Ekzistas vivo sen subpremado kaj ekspluatado por iu ajn, do kuniĝo ĉirkaŭ ne-especista principoj.

Ni batalu por la bestoj havas la vivo eblo kaj ne unu kondamno de morto.

Vizitu nian interetan pagon

ANARKIO KAJ ESPERANTO

HTTP://ANARKIO.NET

- Tekstojn;
- Imagojn;
- Agojn, ktp

Retadreso:
feniksо@riseup.net aŭ barriliber@anarkio.net
lobo@riseup.net

ANARKIO
ANARKIO.NET

Ni ankoraŭ bezonas voluntulojn!

Nia iniciatemo bezonas voluntulojn por skribi, traduki, desegni aŭ por iu ajn kontribuaĵo.
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!

Kontaktojn
Fenikso Nigra **Liberacana Barikado**
m.e.:barriliber@anarkio.net
m.e.:lobo@riseup.net
m.e.:fenikso@riseup.net

http://anarkio.net

ANARKIO KAJ ESPERANTO